

СОВЕТСКИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО САЙАБЫЛАННАТА

Олууну 17 күнүгэр Гитай сабылланнах куустан
Вьетнам Социалистический Республика тун терри-
ториялар кену кетон кинилээр.

Пекин социалистический Вьетнамы утары агрес-
сията Гитай былаттар соруулуу-илингин Азияны
кытары сыйлаштыга уюсайнах иланна Вьетнамы
кытары сыйлаштыга чуолган хас да сый утатта минниг
хотуннарылаах уонна илааннах политикаларын
былааччы түмүгүнэн буолар. Бэйэтин тустаах
политиканын бытар уонна соруулуу-илингин Азия-
да Гитай сабылланнах тэтинингэ көмөлөһөртөн ак-
каастаахтык эрэ (уолбикка, ону баһат Гитай улуу
омугумейбар ойун-саабатын олоххо килэрэригэр бэ-
дөн мэхэйинэн буолбут Вьетнамы «кэһэлэхтэрин»
барарааларын түһүөн Пекин лидердэрэ аһаахтык
итэллэр.

Гитай чомчолорго Кампучия нэртөөдэ Пол Пот
хааллаах, өлөрө-өһөрө режимин кинэр на ибэтин
итинингэ илаллы Вьетнамы кытары дордоруу сыйла-
штыларын чөлүгөр түһөрбөтүн кытта айлааннахты-
рин баараттар. Ону агрессияны өгөрөггө төрүс
баймытынан туһаныа история кордорорун курдук,
агрессоры сааттаах-сууттаах бүтөр үһүккэ тириэр-
дэр суол.

Гитай Вьетнамы саба түһүүтэ Пекинне айа дыла-
ратыгар хайдах курдук эппининнэ суох сыйла-
наахтарын, Гитай салаатата хайдах курдук буруй
өгөрөрдүү саанн-сөбү чэпчэкини туттан барарын
өссө бириде кордордо.

Гитай сэринлэр тас агрессияны саардытаарыта
киэр бырахты Вьетнамыга торо алгысан кырийлэрэ
ван дойду биэр да ийитин, (кир да бэйэтин бэйэтэ
дыһаннаа государствотун долгуннат буолуобун сатам-
кат. ХНТ принциптеригэр утары турар, ван дойду-
таах бм правонн куруубайдык кэһэ) ити агрессияны дэ-
йишлөр соруулуу-илингин Азияда Пекин улуу ому-
гумейбар политиканын, не динини аң дойдуа бүтүн-
нүүтүгөр саралыма тардан кордороллор. Итинниг по-
литикада ханнык саарар сөсөбөрдүү туттуу—күү-
һүлөөһингэ уонна диктанна сабуллардын туттуу
Гитай салаатата ван дойдуну сэрингэ уйса аһыар-
а соруулуутар сабуллардын туттуу. ВСР-тар саба тү-
һүү итинн сөргө Гитай салаалаччылар Пекин бай-
тун «харыстебаччылар» гөрдөр сатыыр ачыгыт
уонна өртө государстволарын итеристэрин кэмүскө-
һин түһүөн дойдохторо туохха турарын экин сар-
алылар.

Саңа агрессия (кэрибэтинэн Сулбут Вьетнам ге-
ронический поруота бу да сырыта бэйэтин кэмүскө-
лөр дьобурдаах, онуоха экин кини элэллэх дөбөттөр
доох, Советский Союз СССР уонна ВСР икки ардыла-
рыгар дорордохуу уонна (биргэ үлээһин туһунан
дуогабарга бэйэтин эбэһэстэнибэлэрин төлөрүөдө.

Пекин политиканын быһаарааччылар эрдэ-сыл-
тохтууларга наада. Гитай поруоттар, ити биэр атыа
поруоттарга курдук, сэрин (уолбикка) айа наада. Пе-
кин Социалистический Вьетнамы утары агрессията
салааналытын (ини итининнэһин бүтүннүүтүн Гитай
сыйлашты салаатата сүүтөбө.

Советский Союз агрессияны тохтогорт уонна Гитай
сэринлэрин Вьетнам Социалистический Республи-
катын территориятытан бөрт түргэниг таһаары сору-
нуулаахтык модьубар.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЬЕТНАМТАН ИЛИНГИТИН
КИЭР ГЫНЫН!

Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһун!

САНА ОПОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1931 сыл атынны
ыйтан тахсар

№ 22(5222)

1979 сыл. Олууну 20 күнэ
оптуорунуу

Сыаната
2 харчы.

ВЬЕТНАМТАН ИЛИНГИТИН КИЭР ГЫНЫН!

Оройуон үлэһиттэрэ, бары советский дьоннор
курдук, итинник этэллэр

Сэрин буолбатын, хаан тохтобатын!

Бырааттым Вьетнам Со-
циалистический Республи-
катыгар Гитай сэринлэрэ
уонунуу саба түспүтүн
радионаан истан ула-
саннык долгундун, аба-
рым-сатардым.

Мин, ааспыт сэрин мар-
судуларын илаа харакым-
нан көрбүт к и н и Ки-
тай билигин салаатата
дотунан ооннууур уода-
нылаах политиканын не
сүрөхпүтүн утарабын,
онуга Вьетнам сиригэр

Гитай ирмэһи бат үө-
дөрө кирдэх минилэрин
ууммуттарын соруу-
лаахтык бырачмастыбын.

Советский поруот хаан-
уруу Вьетнам поруотун
адырхайга сөбөхтүү
хааларыма суога диил
бэйини правительствотун
Сайабылланнаа сааман
сөтөөх, Эйа, көгүл, дьол
иһин өхсүлөөччүлөр мо-
дун кулаастара уонна
оһобулаары кыайыа.

Сэрин буолбатын, хаан
тохтобатын!

П. АЛЕКСЕЕВ,

Ала дойдуну кэмүскүүр
Улуу сэрин нинааһы.
Чурапчы с.

КЫТААНАХ МОДЬУУРУ ӨИҮҮБҮТ

Гитай экспансионис-
тара социалистический
Вьетнамы сэриннэ
түөкүнүү саба түстү-
лөр, айлаах пөһлүдүн-
нэһэ аста-ахсаана суох
адырхайга өгөрөн
эрэллэр. Ити—сэриннэ
иритирбит Гитай мао-
истекай салаатата про-
грессивнай кини-айма-
ды утары ыттар инди-
таристекай политика-
тын мар содута.

Аан дойдута тыла-
быны күөртөөччү Пе-
кин салайар эргитилэр
эһи-аһмак дыла-
тынан итинник эппи-
каны сойлобулар
туохха тириэрбин би-
анн дэһиһтик ойдуу-
бүт. Ол да иһин кини-
лэри уодуһаһыларга,
Вьетнам территория-
тыттан маонстар саба-
данылаах күүстэрин
бөрт түргэниг таһа-
ра өхсөртө кытаанах
подьууру бийиги бука
бары өйүүбүт.

А. ВАРЛАМОВ,

авиатехник
Ойдуурун.

Хара мэһинэн хоруотуубут

Вьетнам территорияты-
тан сэринитин бөрт тү-
ргэниг таһаара өхсүт,
хаан тохтуурун тохто-
тул диил Советский пра-
вительство өгөрбүт Сайа-
былланнаах не сүрө-
хпүтүн өйүүбүт. Сэриннэ
иритирбит Вьетнам-
тан кирдэстэх минигитин
мыр гыныл!

Т. НОГОВИЧИН,
сэрин уонна үлэ ветерана.
Мутудай.

АГРЕССОРГА ХАРДА

ХАНОП. БНА агентство
«Итиннэһэринэн, Вьетнам
тохтуу кураһымсалаары-
тан хаан тохтуулаах кы-
тыһылар тустарынан
«Итиннэһэринэн» көмөлөр.
Гитай сэринлэр ВСР-га
көтү көтөн кыраортэ та-
налар уонна аһааһа өйө-

бүлүөх элбэх пөхотнай
дивизиялаах быраһыт-
тара. Кинилэр артилле-
риялар кыраһымса ик-
сэһиһаары куораттары
кирибэтин иһалылар, ула-
хып материалдай хором-
нууу өгөрөр, дьоннор
өлөллөр.

Каобанг, Лангшон уон.

на Хаонгяньшон проин-
циларга турбут Вьетна
Сабилланылаах Күүстөрө
ону тана народнай опол-
чение аһаастары хард-
ры өхсүүлэр өгөрүдүлэр
Манна кэһини дэһийдэ-
рылап, өстөөх 46 таппат
урусхааланна, үтүө китай-
скай салааттар кыдыһы
ныһыһлар.

ССТА.

Оройуон Советтар
экин быһаар
Е. Н. ГРИГОРЬЕВА
ДЕПУТАТКА
КАНДИДАТ

Эрлик Эрстиһин ааты-
нан совхоз Хадаардаахы
отделениетин Уорбала-
ды биригээдэтин рабо-
чайдара уонна сулуоспа-
лаастара 25 №-дэх У.р-
балаабы быһаардыр уо-
курукка оройуон Совет-
тар экин быһаарга депу-
татакка кандидатынан элэр
мыһыһыт Григорьева
Елена Никитичнаа тур-
уорбуттары умурукка-
бы быһаар комиссията
регистрациялаата.

Таб. Григорьева Е. Н.
1957 сылаахха тирөөбү-
тэ саха, орто үөрэхтээх,
ССКП чилиһингэр канди-
дат, Эрлик Эрстиһин аа-
тынан совхоз Хадаардаа-
хы отделениетигэр
«ВЕСЛЕС» 60 сыла» фер-
меда манныһыттылар,
ВЕСЛЕС обкомун уонна
райкомун чилиһинэ.

Тыһааччы быһаардааччы-
лар! 1979-сыл олууну 25
күнүгөр, бастаһыһыһаа,
народнай депутаттар оро-
йуоннаахы Советтарыгар
экин быһаарга достойнай
кандидат Е. Н. Григорье-
ва иһин кулаастааһы!

ПРОМКОМБИНАТ биэр
опыттаах үлэһитэ, ма-
лар Татьяна Ивановна
Ортоюкова плулетка
ударнай сылыгар тустаах
соруудаах 112 бырыһан
толорбута, поруот хайа-
аһыһыһаах бастыһарын
оройуоннаахы састууар
кыттар чыастаһыта. Ки-
ни атыттарга түргэң тү-
гүрүлэһиһин, өгөрүдүлэр
хайаһыһаахынан үтүө
көмөбүр буолар.

Татьяна Ивановна бу
күнүгөр ССРС Вьеднаах
Советин быһаарын үлэһит
кара бэлэстээх көрсөһө
дедүһан үлэһит.
Скиһикса Т. И. Орто-
кова үлэһит кэмилэр.

П. Овонешников
фотола.


**Кулун тутар
4 күнүгэр—
ССРС Верховнай
Советыгар
быыбар**

БЫЫБАРЫ САҢА, ДЬОҕУННААХ СИТИИИЛЭРИНЭН КӨРСҮӨБҮН!

Бастыһнар холобурдара

Райпо иһинэн кыттал-
лар социалистический
күөһүлүннэ М. П. Ма-
карова сарыһааһа уун-
формат уонна Л. Д. Пла-

това саһаар таһаарон
үлэһиттэрэ мй аһыһа үр-
дүк кордордүлэр си-
тиһаллэр.

Бастыһ коллективтар
быһаары көрсө өссө
үрдүк кордобулаахтык
үлэһиттэр.
С. ФЕДОРОВА.

Шефтээхтэр көмөлэрө

Коммунальнай пред-
приятиелар уонна түөс-
рөн өгөрүү комбинатын
үлэһиттэрэ аһаһаат оро-
буһа Субурууснай аһа-
һан совхоз Хатыһаахы
отделениеттар тахсап
сүөһүгэ экин аһыһаах та-
һаһаат көмөлөһүлэр.

Кинилэр быһыл ирөөх
туолума үлэһиттэн 100
тоһо дүлбэһи таһаах-
таахтар. Оһотон билиһиннэ
40-ча тоһо таһаһаһа.

Ф. СОФРОНОВ

В. МАКАРОВ

Болдьобун үс ый иннинэ

Идэтинэн механизатор
эрэри, Васильей Николае-
вич Петров быһыл бада
оттунан мичаа сүөһү ко-
руууттар Урах Күөрө
ферматыгар үлэһит.
Кыстык аһаһаат түөрт
Бастыһ сүөһүт ССРС



Саха уобаластаабы XXXI партийнай
конференция үлэтин түмүктэрэ уонна
оройуоннаабы партийнай тэрилтэ соруктара
ССКП райкомун бастакы секретара таб. И. П. ЛИСТИКОВ дакылаата *

ССКП Саха уобаластаады тэрилтэтин быйыл тохсунньуга буолан ааспыт XXXI конференцията «ССКП обкомун» отчуотун уонна Килин Комитет ситиһиннээхтэ (1978 с.) Пленумун уурбаахтарын итиннэ ССКП КК Генеральный секретара табаарыс Л. И. Брехнев, Пленумга этинигэр оҥорбут ыйыыларын толорууга уобаластаады партийнай тэрилтэ соруктарын туһунан партиа обкомун бастакы секретара табаарыс Г. И. Чиряев дакылаатын, ону тэнгэ уобаластаады партийнай тэрилтэ ревизионай комиссиятын отчуотунай дакылаатын истэн дүүллээспитэ. Конференция ССКП обкомун отчуотугар кинигэ революционнай ылыммыта, ревизионай комиссия отчуотунай дакылаатын бигэргэппитэ уонна ССКП уобаластаады комитетын, ревизионай комиссия саҥа составыны ыыбардаабыта.

Конференцияда бэлэтэмийн мурдуг, огчуттуур нэмэгдсэн ССНН оюомын бэлтгэл оолромтогын ССНН XXV съезийн, тийнх Комитет Илэнууларын, уобаластаары XXX партийнай конференцийн уураахтарын толорууга туунаах үдэлзэгт, партия райкомнарын уолка горкомнарын, магнаны сүдүгөх партийнай таралталар, народнай депутаттар Советтарын, профсоюздын уолна консомольскай комитеттар кыһаныыларын үдэ сивилэ уолка нымнадарын тулсарын, коммунистарын, оарм үдэлиттэри онус пилатетка былааннарын ситийннэлэхтин толорууга, пропаведство кеддүүнүн үрдүтэиэгэ уолна үдэ хаачыстыбатын тулсарынга түмэ тарта. Ол түмүгөр рессублиннга онус пилатетка бастам үс сивил сурдаахтара уолка шоруот хайаайыстыбатын сайыннарынга уобаластаары XXX партийнай конференция уураахтара сүрүн туунаймыларнап толорулунунар.

Огчуоттуур иэмиэ республика
промышленноһын салгыа сай-
дыыта, айылда баяйын кинигик
туһара таһаарыа ситиһилинэ,
сохостар материалнай-техни-
ческэй базалара дашаа бөгөр-
гөһө, тыа хаһааньыстыбатын
производствотын адыттын уоһа
на кинигэи түмүү үлэһэ сал-
даан ытылыһына. Эһи, үтү, сы-
мыгы, оҕуруот астарын уоһа
күндү кылааннаах түүһүдө го-
сударствоҕа атылхааһын үс
сыллаары былааннара толору-
дуһулар. Ынах сүөһү аһсаана
эбиллэнэ. Ыһыа сирич иэһэ иэ-
тэтилинэ.

Табаарыс Г. И. Чарьев дакылаатыгар уюуна делегаттар этиилэригэр СССР обкома ыһыыт үлэтэ дириэтиик, сийлини кыстыдыһына, поругот хаһаайыстыбатын сөрөх салааларыгар үлэ итээстэригэр, туһаныллыбатах ис ыһахтарга сытны принциппиальнай критика оһоһулуһуна, учараттаах соруктар чуолкайданыһалар. Конференция партиийнай-тэрийер, идеянай-итер үлэ салгыны тунсарыдыбата, тараллылаах буолууга, дьһесынылыһыны бөдөрөгөтүүтэ, интэриэһин үрдэтиигэ болһомто кууһурдуулуубута, социаллестэскай куоталыһы тирөөһүнэ тунсарыллаан иһэрэ бадистыһа.

Улахан итгэлсэтэр, туһаныллы
батах пе кыахтар тым хайа-
һымытыбаттар бааллар, бу ту-
һах салаа уонсай таһыма бү-
гүгүнү көрдүбүлэргэ кыайан

дары толорбошуз, малтох хаачыстыбалаах сымзаны ынабыт, минеральнай уоһурдуулары толору туһаммаһыт. Кыһамны суоһуттан, эппиэттээс намыһа-быстан үүмүт бурдугу оттуу тоһуйуу, сүөһүгэ мэтчинин сым ахсын улаатан аһар. Бу ит-дэс эппикитин булгуччу тус-аҕатыллыахтаах. Партиийнай кон-фэрэнциалар быһаарыгыттары күүрдүк, кэлэр сылларга сүөһү аһааһын уопсай көмөһөттэн 30 бырыһыана бааһынаттан ымыллыахтаах.

Оройуонига пятилетка насныг сэмдэгт эт оношуутун бэлдээн толоруулбаанха хаалла. Игнэнхэ сүүринээн ийэ сүүлч маассабайдик хытаралһына, сүүлч туһата суох олүүга тахса тураа тэртүүлэр 1978 сылга совхозтар 100 мяахтан уосна бургунаста баара эрэ 68 нийрэл мяамлар, ол нийлэр субуруускайдэр 46-ны, «чурагчидлар» 49-һу. Төрүүх 12,4 быриймааа олоо. Оройуон үрдүүд 2836 мяах уосна бургунас төрүүдү да, үтүү да биэрбэтэ. Үлэ олоо, суох хэвээр олүүх.

Бу-сыңар суух улакка ерткэ. Соххотарга инады пестуевейной сам-малэеини пайаа бытаан-нык олохоттор, кыһаныыа, сурутуган 38 техник-осеменатор-дартап аһард рын кэрнэ бы-лааннарыл тэлэрбэттор. Соһуу матигини кулутуратын үрдүтэ-лүөһүн сөһүтэлээх пестуевей-

Бигр саямга хаалгилзах үнэистакшынгай үүтү ылыга намынага буолар. Бигини оро-
буоммут республика орто кор-
дорууүүттэн бигр фуражкый
мнхатан маһаһига 184 кг хаа-
лаһ бар. 1978 сымга фуражкый
мнхатан үүтү ылыһа 52 кг.

валовой мамы 117 тонн из них таннары туйрудайт. Бу салааны хаалгасангай таһаарына салай аччылыртан, специалисттартан, бастууиктартан, мааныксыктартан көрдөбүз күү-күрдүүххэ, социалистический дүстөлбанын төхтөөххү, хаастыттылаахтык төрүйүххэ, бастыныры моралнай уусна материалнай көбүлүүнүн, буруйдаахтартан ырдыбилди тийиригэтик олохтүүххэ.

Үүт хаачыстыбатын түпсарыга үлэ мөлдөх туруктаах, 1978 сылга атылтаммыт үүт 7,2 бырыһыана эрэ бастакы сордунан, 6,8 бырыһыана сортолоо суогунаан туттарылыына, Субурускай катынан сооххөс бүтүн сыл устата бастакы сордунан биһр да неһтиер үүтү туттарбата, Манык быһыы салдарара сатаммыт, үүт хаачыстыбатын үрдүтөр биһн утунунаахтык охсуһар соруктаахпыт.

Общественный сүрхү институт хамтатган табиармыга сайд-бичигчлар, специалистар оруул-ланын, шинэтигчтэрин салгын үрдүгтэрбит аройнаа р. Аройуон-на тоно эмэ элбэх үлэнтээх ветеринарийн сулууспалаах, племенной холбохуктаах, атын до амаллаах тэригтэтордоох өнөрөн сых ахени эмтир-сэр-тэр дьаахтар бичааппарын то-дорбоһнут, ткачевай пренаар-тары тотору туанамалыт, ка-ратыттан малхха сүрхү куйу-татын да сүрх өнөрбоһнут, пле-менной үлэни бичааппаахтык тарийбоһнут. ССКН райкоза, соххотар парткомнара тла х-баабыстыбатын управленнети сүрхү институт сайлппарынга шинэтэн бородуусууһуны агы-ны үрдүгтэр арымнаах дьаах-лары амалтаахтар.

сүрдэртэн тийшилднэхтээх. Түүн
соххолтарга сүөһүнү көрүүтэ
харайыһа бодон итэҕэстэр та-
һаарылла тураллар. Сүөһү дүү-
дэиниһэ-холлуута маассабай, би-
лиһи 1200-чэһэ манах сүөһү
үүһэ-тордус сортоох. Ошон си-
бээстээн ССКП райкома уонна
райсовет исполкома баар бодон
итэҕэстэри туоратыһа кэҕэс
дэһаллары ырытан оҥордулар.
Онору уталыһыақта толоруу —
партийнай тэриэтэлэр, олохтоох
Советтар, соххолтар коллекти-
тарын, бары общественнай
тэриэтэлэр бастакы учурааттаах
сорукутара. Туох ханнык иннинэ
тийэр-таһар үлэлэри кичэйтэх-
хэ, онно олохтоомут графийтэри
тутууохха, аһылык ороскуотун
нытаанахтык холтуруулауохха,
сүөһүнү эбик аһатымын түс-
рыахха, көрүүнү-харайыһы бэ-
рдэлднэххэ.

ОСКМ Кийн Комитета сотру-
таарыгта «Эти, үүтү уопна сү-
лү нийтийн атам бородуунта-
ларын өнгөрн таһаарымын эл-
бэтингэ үдэи күүһүрдэр туһу-
на» Суругу ыдына. Партия
райкомун бюрокта ити Суругу
сүһиүүн бастахы тэрээһин
дээхаллары өнгөрн бигэртэтэ.
Бу күнүргэ Кийн Комитет Су-
руга партийнай тэрэлтэлэргэ,
сөлүсөттөр сөсөннэлэригэр, үлэ
коллективтарын уопсай муу-
пахтарыгэр дүүэллэһиллэр.

Оройуон промышленный пред-
приятиялар, производственный,
халачыйар тарилталар 1978
сыллаады былааннарын уонна
эбонэсталистибэлэрин, пятилетка
бастаан үс сылын сорудуу-
рын сүүнүгүөл толордулар. Ол-
орору үгүс коллективтарга эл-
бэх итэстөр, күтүүдөр баал-
лар. «Якутсельстрой» трест
ТМУ-та, «Якутмелинвестстрой»
трест ИМФ-та ааспыт сыллаады
былааннарын тохтулар. Түтөр
тарилталарга сорхостар хаһаа-
бистыбаннай нымалан туту-
ларыгар көрүлэр үпүтэр сити-
туһанылыбаттар, ситерилибэ-
тэх объекттар ахсааннара эбиллэ-
турар. Ити итэстэри хатылаан
таһаарбат, капиталнай тутуу
титимин түрүтөтөр, хаачысты-
батын туһунан соруктаахын.

1979 онд эхэлж хамтаар
бүс нутгийн коллектив
ариз-дөхсөн үзэвчлэл сэтгүүл
лихтээх, ССНП КК сэтгүүл
төв (1978 с.) Плениумын кордо
бүлэглэлээр сөн түбэлчинээр
партийн тархалал, хааа-
йыгталантай сайлаачид
барыг-барыгтар нэмчилээний
уушта харьцангуйн буюу
жигийн олохуухаахтар, хааа-
йыгталантай суух бичигдэл
араас сүтүктэй утары дьа-
мдардаахын охсунуухаахтар
Питилетик төрдүс сүүл оро-
йуон нэгж кронзодствоний
коллективтар мөлтөхтүн, сөн
төх тэрэлнээ суух саалаа-
лар, төхөөнүүг үзэ өнөрү-
түгүн бичлээл тооруулубата
Итнэн сууд түмүктэй өгсө-
түүх.

Уобаластаары партиянай кон-
ференция профессоридынай
техическай үөрөхтээһин илим
доһедаларыгар партиянай уони
хаһаайыстыбаһай таргатар
күһүгэ коммуналлорун мо-
дойд. Соторутаарыа управле-
ниэ барытаа арайбыты
күрдүк, бийиги 13 №-дээ
СНТУ-бат үөрэтэр-интэр үлэт-
тэр үгүс итэрэстэр бааллар
Олору туоратынаа учулиңе са-
лаататыгар тыа хаһаайыстыба
тын управлениета, нуруот үөрө-
хринитин отдала, баһонай тэ-
риэтэлэр быһаччы коммуну

лэрэ наада. СКТУ-на идэлэх
кадрдарыннан хаачылыгыг эмч
утагтыг алабыт дүнхалар
милалдахтар.

Идейшэй-интэр үлэ ведүтүнэ
Удэтингэ, убалаастаагы уола
оройуоннаагы партийнай кон-
ференциялар улахан бодомсто-
лоруу уурдулар. Онно тэрбэрэ
СССР райкома, партийнай тэ-
рилгэлэр, коммунистар, бари
кадрдар марксистскай-ленин-
скэй, экономической үөрөһирин-
лэрин тэрээһини салгы тупсар-
гар, идеяны тайынык үрдэтэр
өбөһүнэстээхтэр. Билингитэ
бу сүткэн суолталаах үлөһө
Одьулууннаагы, Чыгырдаагы,
Бахсытаагы, «Сельхотехника-
таагы, эт-үүт комбинатнаагы
партийнай тэрилтэлэр мөлтөх-
түк тэрийэллэр. Оттон таб. Дра-
гунов Р. А. секретардаах Хагы-
лытаагы партийнай тэрилтэ
пропагандины булбатах ааты-
ран нэһилиэк комсомолоттары,
иччаттары политическай үөрө-
һүн үс мй устата кыһыната.
«Чурапчы» совхозка (партовом
секретара Леонтьева М. С.),
Хайахсыт отделениетыгар (се-
кретарь Филиппов М. П.) сүөһү
патитин үлөһитэригэр эконо-
мическай үөрөх сөптөөхтүн тэ-
риллэ аһык. Итинник этбэтэр
этын да хаһаайстыбаларга,
оройуон кининнээги тэрилтэлэр-
гэ эмиз бааллар. Сорук—олору
түгүһүннэ туоратын, үөрөх
дыһын сир аһын тэрээһин-
нээхтик түмүктээһин.

Партийнай терилталэр үлэ-
хиттери нитэр үлэҥэ тааһары-
тын сууттары, пареднай дружи-
налары, дыахтаалар уонна пен-
сионерлар советтары, төрө-
нүттөр комитеттары, о. д. а.
общественнай терилталэр түмэ
тардыахтаахтар, идеянай-интер
үлэ бары формаларын уонна
средстволарын көдүүстөөхтүн
туһаниахтаахтар. Хомойуох
иһин, ити көрдөбүдү Субуруус-
кай аатынан совхоз партияма
(секретарь Ефимов Е. Е.), Со-
ловьевтаагы (секретарь Криво-
шапкин Н. Ф.), тутуу участи-
гынаагы (секретарь Похити-
ская А. А.), о. д. а. партийнай
терилталэр ыраабынан толор-
боттор.

Оройуонга арыгылааһыны уонна алкооголизмны утары охсуһууга, общественнай бородьса бодорҕотууга ытыгдар үдэлэр көдүүстэрэ нэмиллэх. Бу үлэ Карл Маркс аатынан уонна Субурууска аатынан совхозтарга, райоо, тутуу убаастатын, междоузлие ПМК-тыа, «Дуктанергэ» коллективтарыгар ордук мөлтөх турунтаах. 1979 сыл арыгылааһыны уонна алкооголизмны утары, чагына-чабыда олох ичин охсуһууга утумнаах үлэ сылыннан буолуохтаах. ССКП райкомун бюрота бу бичкуруска Карл Маркс аатынан совхоз Толойдонго барыта-хата үлэһиттэрин оройуон общественноһолор ытырытыын бичкурата уонна бу көрдүккэ сир ахсын киһиэхэ дүүһүлүнүн итиннэ ойбоһуну тарбыллыгыгар бары партийнай таргетлорго, профсоюзтар райкомнарын, рабочкомнарын уонна месткомнарын, БПСМС райкомун, алохтоох Советтарга, оройуон административнай органнын абэхиһастаталарга.

Хайнагымстыбанный ситини-
тар мөңгилеринен соңналосты-
тоской куоталаһы буолар. Иа-
ну сүрүп дозуннарынан «Ха-
нылаада суох улааһаа»,
«В. И. Ленин төрөбүтэ 119

* Дахулаат кылгатыл-
лан бэчээттэнэр:

